

САНАА

ХАБЫАТ
1931 СЫЛ АЛТЫННЫ
15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

ЧУРАПЧЫ
УЛУУБУН
ХАБЫАТА

ОЛХ

№ 126 (7511) ♦ 1993 сыл алтынны 23 күнэ. Суббота ♦ Сыаната 25 солкуобай

● Хайдах олоорон, бааһыай? ● БЭЙЭ КЫАҔАР ЭРЭНИИ

Ксенофонт Федорович Оконешников иһигэр иһтиэхтээбит үтүө тускуллаах ыратын, санаабыт баҕа санаатын олоххо илэрэригэр элбэхтин сүүрбүтэ-көппүтэ, кэлбитэ-барыта, нэжэтинистэ, даккаастыһа. Бастаан утаа бааһынай хаһаайыстыбатынан барымын оччотоону сөхкөз салаатата иһиһи да баарбатаҕа. Мэлдьи уһатан, уталытан иһэрэ, ардыгар, араас бириччи-илэри түмүлүн туттан туорайдаһар да суолта тураллара. К. Ф. Оконешников араас үлэҕэ аныыллара, биһир нэжэ сөхкөз Толооннооҕу отделинныгар упралыаһабын солбуйтара сылдыбыт түбэлтэлээх этилэр. Ол сылдьан биһир өйдөөх санаалаах-дьонуун кытта нэжэтиһэрэ, хайдах тэриннэлэрэ табыгастаары биллэриниммиллэрэ, тугу уонна ханна туруорсалларын быһаараллара. Быһата, дьобуус коллективин тэриннэр баҕа санааларыттан аккаастаматахтара.

Билигин К. Ф. Оконешников салайааччылаах 5 үлэһиттээх бааһынай хаһаайыстыбата Чыппараҕа тэрилтэн үлэлээбитэ сылтан орто. Кинилэр ынах

сүөһүнү, сылгыны, сибииньаны иһтиһэн дьарыстанааллар. Бу дьобуус коллектив күүһүн таба аттарынан, биһир сүбөнүн үлэһит, Бэйэлэрин-бэйэлэрэ дьаһанар буолаат оттуур хoduһаларын сыһыар-тарбыттара, олору бүтэйдээһин бастаан уочарат-таах соруктарынан буол-бута. Билигин 10 ынар ынахтаахтар, 7 биһирх-тэр, 6 төрүүр сибииньэ-лээхтэр. Олору бары көмөлөөн көрөлөр-истэл-лэр, үлэлэрин тус-туска аттарынан толороллор, онуоха туһааннаах киһи эһиһи сүгэр. Кэснэл-лээх дьаһаныларын уоп-сай күүһүнэн толорулар үлэлэрин түһсэн быһаар-саллар, сүбэлэһэллэр.

—Ынахтарбытын ыыр иһилээхпит, — диир салайааччылар Ксенофонт Федорович — Сайын уста-та 10-тан тахса тонна үтү туттардыбыт. Эрдэ 20 сибииньаны олобүһүт. Астарыгар-үөллэригэр ула-хан ороскуоту көрсөбүт. Билигин халлаан тымыҕы-да. Оһон субу күнүгэр 45 сибииньаны олобүх-тээхпит. Ону тэҥэ быраак-таммыт, 7 ынах сүөһүнү, 4 сылгыны туттарарга бы-лааннаабыт. Быһылы

үлэбит түмүгэ итинник.

Итини таһынан коллектив чилиэннэрэ өлүүлэри-гэр (пайдарыгар) ылыт сүөһүлэрин бэйэлэрэ тус-туска тутан көрөллөр, дьа-һаналлар. Быһы сайын дойду сир төһө даҕаны курааннаабытын иһин, сы-һыарыллыбыт хoduһала-рыттан 50 тонна бастыг хааччстыбалаах оту ы-лыттар. Бааһынай хаһа-йыстыбата атын улуустар-га, үрэхтэргэ сүөһү аһы-лытын соҕотуонкалаахтара. Ааһынан-суоттанан көрөн бараннар, ити соҕотуонка-лаабыт дороххой аһылы-тара наадыһыларыгар сөп буолар диир быһаары-ыһа кэлбиттэр. Коллектив үлэһиттэрэ хoduһаны бүтэйдир быдан көдүүс-тээгин бэйэлэрин холбур-дарыгар көрбүттэр. Бүтүн табыарыстыба сезон уста-та дойдуга бурдугу күөх-түү быстарбыттарымын холбуу 400 тонна көр-гөн соҕотуонкалаабыт эбит буоллаҕына, бэйэлэрэ юһи 50 тоннаны чөмчө-лүтүн санаан көбүһүн, суоттан көрүт.

Ылыт барыстарыттан аттарынан бааһынай ха-һаайыстыбата быһыл юһи Т-16, биһир МТЗ мар-калаах тракторы, биһир при-цеби уонна да атын дьо-

буус техниканы булуэмүт, сөп буолар комбинирму-нан хааччыммыт. Чыппа-раа бөһүөлүгэр ханна баҕарар буоларымын, сүө-һүлэрин уулатар уунан ылыччтараллар эбит. Ол иһин олохтоох табыары-стыбаны кытта кэпсэтиһэн, харчытыгар водовоһууан туһанар баалаахтар. Бы-һылгы үүттэриттэн, эттэ-риттэн киллэриннэр уһа-риттэн иһтэриттэн көү-рөһтнэр баҕа санаалаах-тар. Сыһыа, кыаһыран ис-тэхтэрин ахсын, сүөһүлэ-рин, сылгыларын, си-бииньэлэрин ахсаанын элбэтэргэ быһааныы-лар, оһон дохуоттарын сыл ахсын үрдэтэн иһэ-ргэ суоттаналлар.

Алаҕар нэһилигэр биһир бастааннан тэриллэбит бааһынай хаһаайыстыба-тын салайааччыта Ксено-фонт Федорович ыра са-наата, быһаана үгүс. От-тон бүтүгүнү үлэлэрин-хамнастарын түмүгэ ити-ник, сөччө куһаҕана суох. Сыһыа опытыран барыах-тара, тэрээһиннэрин кы-һа-хото тутуохтара. Кы-лаабыһаа — бэйэлэрин кыахтарыгар эрэллэрэ. Кинилэр иһтиһитин тыа хаһаайыстыбатын боро-дуускуйаларын оһорон таһаарымын өссө үрдэтэ-ргэ биһир хамнаастарын, тэ-рээһиннэрин уларыта ту-тар баалаахтар.

С. АЛЕКСЕЕВ.

ӨЙҮҮҢҮТТЭН—П.А.ОЙУУНУСКАЙ ТӨРӨӨБҮТЭ 100 СЫЛЫН БЭЛИЭТЭЭНИН КҮННЭРЭ

Алтынны 25 күнүттэн улууска саха улуу суру-йааччыта, уһулуччулаах государственнай уонна об-щественнай деятеля, ученай Платон Алексеевич Ойуунускай төрөөбүтэ 100 сылын туолуутун бэлиэ-тэһин күннэрэ саҕаланаллар.

Күннэри уонна П. А. Ойуунускай төрөөбүтэ 100 сылын көрсө ытыллар «Тыл кэрнэһэ тыһынаах бу-луоҕа» дьин улуустааҕы научнай, уус-урэн түһүлгэ үлэтигэр олохтоох бар-дьону кытта кыттымын ылыахтара:

Корякин К. Н. — Саха Республикатын Правитель-ствотын Председателин солбуйааччы.

Ойуунская С. П. — П. А. Ойуунускай кыһа, фило-логической наука кандидата.

Николаева М. А. — П. А. Ойуунускай иһтиһит кы-һа.

Соловьев С. П. — П. А. Ойуунускай күтүөтэ, тех-нической наука кандидата.

Иванов В. Н. — Российской Федерация Наука-рын Академиятын корреспондент-члиэнэ, истори-ческой наука доктора.

Коркина Е. И. — филологической наука доктора.

Слепцов П. А. — филологической наука доктора.

Манаров Г. Г. — СГУ профессора.

Алексеев Е. Е. — исторической наука кандидата.

Протодьяконов В. Н. — СГУ преподавателя.

Лугинов Н. А. — П. А. Ойуунускай аатынан Лите-ратурнай музей директара.

Яковлев В. С. — Далан — Саха Республикатын на-роднай суруйааччыта.

Колесов Г. Г. — Российской Федерация үтүөлээх уонна Саха Республикатын народнай артыһа.

Федотов С. П. — Российской Федерация уонна Са-ха Республикатын үтүөлээх артыһа, ССРС Государ-ственной бйрэмийэтин лауреата.

Полова М. К. — Саха Республикатын народнай ар-тистката.

Багынанова З. П. — Саха Республикатын үтүөлээх артистката.

Маны тэҥэ кыттымын ылыахтара П. А. Ойууну-кай төрөөбүт Таатта улууһун салайааччылары.

Күннэр алтынны 28 күнүгэр түмүктэннэхтэрэ.

ЧУРАПЧЫГА—«ОРТО ДОЙДУ»

Алтынны 20 күнүгэр дээх киннэһитин — Алек-сей Романов «Орто дой-дүгү» айымньытын көрөөрү бу киннэ албах иһин му-сезона аһылына. Оро-йуон киһини олохтоохторо быт киһи куоратын ки-нннэһи аны «Маарык-чав» кинотеатрга буол-бакка, манна көрөр буо-луохтара. Соһун сир саҕа-лааһына да соһун буолла. Ол курдук, сахалар бэйэ-бит толору нэһэи

«СО» корр.

САҢАРДЫТААҔЫ ҮӨРЭХХЭ



Свердловскай уобалас, Ураллааҕы байыан-най уопурун Симферопольскай дивизиятыгар үөрэх буолан ааста. Манна контракттах су-лууска киллэриһэн турар. Техническэй иди-лээх, болдохтоох сулуусканы барбыт дьон контракттааллар. Көҕүл өртүөн иһиһылаа-мьттар, дьахталлар даҕаны бааллар. Сууһаҕа 9 чаас устата байыаннай бөлөмүһүннэ уонна эбөөһүннэригэр толорууга сылдыаллар. Олорор дыа бэридэр, радовой саамай иҥра хамнаа 30 тыһ. солк.

Синьонка: старшай прапорщик Сергей Днев.

Ал. Семехин фотота. (РИТА—ССТА).

КҮҮҢҮГҮ ҮҢҮҮҮҮ ҮҢҮҮҮҮ ТЭРЭЭҢИНИН ТУҢУНАН

Улуус дьаһалтатыгар

М. Афанасьев, секретарь — Т. В. Антипина, чи-лиэннэр: ис дьаһала улуус-тааҕы отделыттан майор В. Ф. Посельская, үө-рүһүн улуустыаҕы управ-лениетыттан Л. А. Пер-мякова, улуустааҕы дьах-тар комитетыттан Е. М. Ка-дечина. Ыгырыллааччы-лары медицинскэй көрүү уонна ыгырына туһааннаах дьаһаллара «Айыллаан» Культура дьэтигэр ы-тыллыахтара.

Нэһиликтэр дьаһалта-ларын баһылыктара, пред-приятислар, тэрилтэлэр, учреждениелар салайаа-чылары бары ыгырыл-лааччылары ыраах улаас-тактартан, командировка-тан төттөрү ыгырар уоп-на арҕалдыар киһини анаан, транспорты анаан

призывной улаастаах кэ-мингэр илэллэрин хааччы-лыахтаахтар. Нэһиликтэр дьаһалталаһын баһылы-ктара ыгырыллааччылар, призывной улаастаах кэ-миннэрин хонтуруолта ы-лан, ыгырыллан кы-туулааччылары, ыгырыл-лаахтаах эрэри бөһөс-кэни туһулаахтары чуол-кайдаан, ыгырыһа бул-гуччу илэллэрин сити-һиэхтээхтэр. Предприятис-лар уонна тэрилтэлэр са-лайааччылары призывной комиссия үлэтигэр тарды-лыбыт үлэһиттэр үлэһит-министадарын оһуунаан хаалларыах иһиһинэ сэ-тинини 1 күнүттэн 5 кү-нүгэр дьэри хамнастарын быһыа суох тустаахтар.

Ыгырыллааччылар ы-медическэй көрүү гра-

фыга бигэрэһнэ: сэттиний 1 күнүгэр Холтоҕоттон, Хадаартан, Хаһахсыттан, Чакыртан, Мугудайтан, Бахсыттан: сэттиний 2 кү-нүгэр Хатылыттан, Бол-тоҕоттон, Сылантаан, Кы-таанахтан, Кылааннаахтан, Болугуртан, Соловьевтан, Одьулуунтан уонна 13 №-дээх СКТУ-тан; сэттиний 3 күнүгэр Чурапчы нэһи-ликттэн ыгырыллыбыт-тар көрдөрүөхтэрэ.

Уураахха ыгырыһыны тэрээһиннээхтик ыһтар ту-һугар улуус байыаннай комиссариатын, оройуон-наары киһи баһыһа, ис-дьаһала улуустааҕы отде-лын, аэропорт салайаа-чыларыгар туһааннаах со-рудаһтар ыһылыһылар. Бу уурааҕы толорууу хонтуруоллааһын улуус байыаннай комиссарыгар С. М. Афанасьевка сүтэ-риһиһэ.

БУОЙУНА СЭРГЭХ КҮНЭ

Алтынны 21 күн. Кини механикчирланнай буюуна. Кинирин-тахсы, кини-сүөһү аймалгана... Сиэрин ситэрэн, сүөр дуун-тураахтыг, ыттыг-кустуун товуурасулар. Буолууна даганы, ас сымта ыраахтан тардар.

Тыа хааайыстыбатын үлэһиттэрэ байэлэрин онгоруу тааарар сүрүн боро-дууксуйаарын эт-үүт комбинаттар туттарар кэм-нүрэ дэ кэллэбэ.

—Эти тутууну бэрэһэ-иниттэн саадаатыбыт. Бу күн «Хатылы» табаарыс-тыба 42 ынах сүөһүнү туттарда.—дир буюуна сындыл сибидиссэйэ Николай Дмитриевич Мака-ров.—Ону бэрэһэ бары-тын астаан-үөлдөөн бүтэр-биллэт. Кыһалык Төлөй-төн 100 сүөһүнү ытлар-биттэрэ, олору бу бүгүн астын сындыабыт. Меха-низациябыт алдыаматар, тардылыга суох үлэлэ-тэхтиннэ, күннэ сүүстөн тахса сүөһү өлөрүллөн иһэн сөн.

Эти тутуу бастагы кү-нүгэр Уорда учаастагын бааһынай Семен Семено-вич Егоров 2 ынах, 1 си-бининнэ этин киллэрэн туттарбыт Оттон Чурап-чы «Селинпэтиттэн Се-мен Николаевич Пудов бааһынай хааайыстыбата эмэ 2 ынах, 5 сибининнэ этин адалыт.

—Мин Түөйэттэн «Дью-йа» бааһынай хааайыс-тыбатыттан юнүр сылды-быт.—дир хааайыстыба салайааччыта Афанасий Иванович Бедяев.—Бүгүн астах, Түөйэбэ, өлөрбүт 4 ынах сүөһүм уонна 2 си-бининнэ этин аралап туттаран, бу кытандыгын ылан турабын. Сорох сүө-һүлөрүн Сыланта сүөһү тутар пуунга алдыам.

Ити курдук бу күнүр-тэ, бирдинилээн да буол-лар,—бааһынай хааайыс-тыбалар этэрин туттар-таан эрэллэр эбит. Бы-лырын туттарбыт этэ-рин харчытын хас эмэ ий устата идиэлэригэр туһаакка көһөннэ буол-буттара. Оттон бу бүгүн туттарбыт этэрин кы-танцыйтын номбинат бух-галтериятыгар илдьэн бэрдилэр да харчыларын тутта ытталар диин буол-ла. Ошон кэтэх, бааһынай хааайыстыбалар этэрин хото туттарыһыктар дуу-дун санаага кэллэххэ сөн. Дьингэр, манньа да буолара сөптөөх этэ буол-лаа дии, эрдэттэн.

Эти тутуу хайдах саа-ламмытын туһунан юнн буюуна приемицига Анто-нина Федоровна Василье-ва кэлиһир.

—Буойунада сүөһүнү өлөрүү аасыт сылтаагы кэмгэр саадалаа. Бары үлэлэргэ биригээдэлэр састааптара толору. Ошон урукку сылларга курдук

көмөбө шадыйабыт. Үлэһиттэрбитин күн айы-босхо абытатэбят. Сүө-һүнү астааһыкта ууһан-хаарынан эргичи халчы-абыт. Сүөһү үрүт, хара иһиттэн набор онгоруу нэһилиэнньэбэ атыаһыт-былааһаахпыт. Хаанын тогоруот, оһоһос наар-даннарына, ириэрэн ха-ны кутан эмэ нэһилиэн-ньэбэ атыаһа тааарыах-пыт. Выйыт эти тутар пуун Дирингэ уонна Сы-ланга үлэһиттэ. Убаһаны өлөрүү сэттиннэ саа-далаа. Нэһилиэнньэбэ эти тэриятэлэрин атылаа-һыны саадаатыбыт. Ма-ныаха тэриятэлэр төлөбү-рүн эт-үүт номбинаттар бэрнэт көһөрүөхтэхтэр эбэтэр утары харчытын биэриэхтэхтэр. Бу туһу-нан хааһыттан биллэрэн турабыт.—дир Антонина Федоровна.

Юнн буюунада бүгүн Арыылаахтан 130 ынах сүөһүнү аралыахтара-рын туһунан приемицигэ элиһтэ. Оттон бэрэһэ кыһа Төлөйтөн иһирбит бостууктар уонна юнн-лэр көмөлөһөөччүлэрэ аһы аһы амсайан кэби-һэн холуочук сылдыбыт-тар, үлэбэ мөһөй-таһа-й буолбуттар. Оттон буюу-на үлэһиттэрэ комбайоу-тарын комбайолдор. Ону аахсыбатааха, сүөһүнү туттарыы бэрт тэрээһи-нээхтик саадаламмыт.

П. СЫРОВАТСКАЯ.



Москвада столица ин-лициятын бары подразде-леннеларын кыттылары-нан куораты араас түк-тэри «элеменнэртэн ыраа-тырга туһуламмыт опе-рация кэллэһи» хаба-нытыллыбыта.

Снимокка: операция барар кэмгэр. ОМОН үлэһиттэр.

А. Шолли, С. Мамон-тов фотолара.

(РИТА—ССТА).

Спорт Спорт Спорт КЫАХТАРЫНАН КЫТЫННЫЛАР

Дьюкуускайа дубанка республика бэйэ фести-вала буолан ааста. Оһо 82 киһи, ол иһигэр 3 спорт маастара, 34 канди-дат кытына. Саха сир-гэр эр дьонго тэһнээһин булбатах Александр Аза-ров бу да сырыга бас-таата. Уус-Алдантан П. Окоемов иһис, А. Бурна-шев үһүс буоллулар. Күүс-тээх маастар Н. Токусаров төрдүс миһтэбэ таһыста. Биниги, күүстээх дуобат-чыттарбыт иһи сиринэн күрэхтэһиһэрбэ сылды-ларынан, эр дьонго уон-на улахан уолаттарга биригээх миһтэлэригэ тиксидэбит. Оттон Таат-татап сорохтох кыыс кы-тына.

Дьахталлар ортолоругар интернат-оскуола уора-нааччыта Аси Решетнико-ва Александра Кузьмина-ны хотон, эр дьон канди-даттары кытта тэһнэ оон-

чон кыахтаахтык бас-таата. Иһиги А. Кузь-мина, үсүһү Е. Ноговицы-на ытталар. Улахан кыр-гыттарга быһыл бу груп-пада сана көспүт Дося Слепцова (интернат-оскуо-ла) үһүс биригээх миһ-тэни ыттыта куһаҕаан суох. Кыра уолаттарга интернат-оскуолада саҥа үөрэнэн эрэр Костя Ва-рашков иһи эрэ тэһнэ-һиллээх чемпион аатын ытла. Кыра кыргыттарга интернат элбэҕи эрэннэ-рэр Алена Иванова иһис, Нада Попова (Одзулуун) үһүс миһтэбэ таһыста-лар. Ити курдук эдэрлэр-бит республикада сити-һиллээхтик оонньоотулар.

Улахан дьонго үһүс буолан кытыныбыт. Фес-тиваль кэмгэр, үгэс кур-дук, түртөн оонньоуга эбэн турнир тэрилиннэ. Оһо 26 спортсмен кы-тына. Манна А. Азаров

чемпионнаата. Н. Токуса-нов иһис, Н. Семенов үһүс буоллулар. Биниги-тэн спорт ветерана Гав-рил Владимиров түртөн оонньоуга маастардар А. Азаров, В. Ильин хоту-талаан күүстээхтэри са-лыһартаата. Кини быһыл тахсылаахтык оонньо-то. Ол курдук, улууска иһис лига чемпиона, ин-балиттэргэ республика чемпио-на, алтынныга республика ветераныры-гар иһис миһтэлээх. Ити—инбалитт киһиэхэ улахан ситиһин. Бу сы-рыга спорт ветерана «Дубанка бэрнинилээһин-нэ» анал бириһиннэ-наһараадалаа Г. И. Владимиров биллгин инба-литтэргэ Россия чемпио-натыгар балэмнээр.

Петр КАЛАЧЕВ, дуобат федерациятын председателэ.

АУКЦИОННАРГА КЫТТЫҔ, АКЦИЯЛАРДА АТЫЛАҔЫҔ!

Саха Республикатын Правительствотын Государ-ственной бааһа-дуолга управленнетын фонда 1993 с. алтынны 7 күнүттэн сэттиннэ 7 күнүгэр дээр-республикатаагы VI чековой аукциону ыттар. Аук-ционга «ВОСТОКСИБСАНТЕХМОНТАЖ» (Нерюн-гри к.), «ЛЕНААГРОСЕРВИС» (Дьюкуускай к.) аһа-бас титтээх акционернай обществолар акцияла-ра атылааһаллар.

1993 с. алтынны 14 күнүттэн сэттиннэ 14 кү-нүгэр дээр-республикатаагы VII чековой аукцион ыттылар. Оһо «АЛДАН АСЧЫТА» (Алдан к.) уонна «МОНТАЖНИК» (Мохсоболюох бөһ.) аһа-бас титтээх акционернай обществолар акцияла-ра атылааһаллар.

1993 с. алтынны 11 күнүттэн сэттиннэ 5 күнү-гэр дээр-«КРАСНОЯРСКАЯДААБЫ ШИНАЛА-РЫ ОНГОРОП ЗАВОД» акционернай общество ак-цияларын атылымыр Бүтүн Россиятаагы чековой аукцион ыттылар.

Акционернай общество акцияларын атылаһыт хас бирдин киһи бу тэриятэлэри бас билээччилэр-тэн бирдэстэрэ буолар.

Сайаһаа бланкаларын Чурапчы сэл. Ленин уул. 41 №-гэр ухуус дьаһалтатын дьэтиги 39-с кабин-еттан коммунальнай бааһы-дуолу дьаһайар отде-тап ылабыт уонна толорон баран эмэ онно биэрэ-бит. Телефона: 21-120.

Сайаһааһалар субюотаттан уонна баскыһаанна-тан ураты күнүгэ сарсыарда 9 чаастан кыһа 5 чааска дээр-ыттылаллар. Ваучеры уонна паспоры (байаһи туһулуур атын ханнын баһарар докуму-ну) илдьэ кэллэлэр.

«ЛЕНААГРОСЕРВИС» АО

Үлэтин сүрүн көрүгүнэрэ: хааччылар-баттарар үлэ-лэри, маркетинг онгоруу толорор, тиксэһиннэрин-нэ, тас экономическай сыһыһаһыһыларын, та-баары экспорттаһыһынан уонна импорттаһыһынан дьарыктанар.

Үлэһитин орто аһаһаа—45 киһи. Устааһааһа капиталы—12378 тыһ. солк.

Атылымыр акциялара—1338 устуука. Ол иһ-гэр: «Ленаагросервис» АО-ға—631, «СахаИвест» АО-ға—124, чековой аукционга—100.

Акциятын сыаната—10000 солк. 1993 с. от иһин 1 күнүгэр бухгалтерскай балан-са:

Актив (тыһ. солк.)
Сүрүн средстволар уонна ууруулар—15716.
Саллаастар уонна ороскуоттар—184768.
Харчыһаа средстволар, аахсыһалар уонна атын активтар—38704.
Баланс: 239188.

Пассив (тыһ. солк.)
Байа средстволарын источниктара—13575.
Кредиттэр уонна атын заем средстволара—215988.
Аахсыһалар уонна атын пассивтар—9625.
Баланс: 239188.

«МОНТАЖНИК» АО

Саха Республикатыгар уонна Российскай Феде-рация атын регионнарыгар тутууларга уонна объек-тарга тутар-танар үлэлэри толорор, эргэһиннэ, атылаһыһынан дьарыктанар.

Үлэһитин орто аһаһаа—180 киһи. Устааһааһа капиталы—76335 тыһ. солк. Атылымыр акциялара—15267 устуука. Ол иһ-гэр: «Монтажник» АО-ға—7786, «СахаИвест» АО-ға—1526, чековой аукционга—1300.

Акциятын сыаната—5000 солк. 1993 с. ыам иһин 1 күнүгэр бухгалтерскай ба-ланска:

Актив (тыһ. солк.)
Сүрүн средстволар уонна ууруулар—88353.
Саллаастар уонна ороскуоттар—36237.
Харчыһаа средстволар, аахсыһалар уонна атын ак-тивтар—119943.
Баланс: 244533.

Пассив (тыһ. солк.)
Байа средстволарын источниктара—77750.
Уһун болдьохтоох пассивтар—6101.

Аахсыһалар уонна атын пассивтар—160682.
Баланс: 244533.

«ВОСТОКСИБСАНТЕХМОНТАЖ» АО

Иһнээһи санитарнай-техническэй уонна венти-ляционнай системалары таһыһаан өрөмүөннээһининэн дьарыктанар.

Үлэһитин орто аһаһаа—167 киһи. Устааһааһа капиталы—2087 тыһ. солк. Атылымыр акциялара—2087 устуука. Ол иһ-гэр: «Востоксибсантахмонтаж» АО-ға—1065, «Са-хаИвест» АО-ға—209, чековой аукционга—200.

Акциятын сыаната—1000 солк. 1993 с. от иһин 1 күнүгэр бухгалтерскай балан-сата:

Актив (тыһ. солк.)
Сүрүн средстволар уонна ууруулар—3351.
Саллаастар уонна ороскуоттар—8703.
Харчыһаа средстволар, аахсыһалар уонна атын активтар—26566.
Баланс: 38620.

Пассив (тыһ. солк.)
Байа средстволарын источниктара—10303.
Кредиттэр уонна атын заем средстволара—5.
Кыһас болдьохтоох пассив—136.
Аахсыһалар уонна атын пассивтар—28312.
Баланс: 38620.

«АЛДАН АСЧЫТА» АО

Аһыһаа бородуукталарын онгоруу, иорукот хаһа-һыһыбатын предпр. иелэригэр тутар, модерниза-циялар, техническэй өртүнэ саһардар, транс-портнай средстволары уларсар, арендаһыт, өрө-мүөннүүт, көрөр-хараһар, гостиница, пансионат та-риятэлэри бэрнээр, тутар, турбаһы, булду, биллэ-һаһыны тэриһар.

Үлэһитин орто аһаһаа—268 киһи. Устааһааһа капиталы—164764 тыһ. солк. (Бүтүүтүн 4-с стр. көр).

